☐

Bulgariera

Bulgariera[1] (български, ˈbɤ̞ɫɡɐrski ahoskatua) Bulgarian eta Serbia zein Ukrainako inguru batzuetan mintzatzen den hizkuntza indoeuroparra da. Zehazki, Bulgaria, Dobrudja, Hego Valakia eta Besarabian hitz egiten den hizkuntza hego-eslaviarra da. Mazedonia, Grezia eta Turkian ere bulgarieraren dialekto bereziak mintzatzen dira.

Bulgariera

български език — български език (bălgarski ezik)

Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Bulgaria, Ukraina, Moldavia, Serbia, Mazedonia, Grezia, Turkia eta emigrante taldeak
Hiztunak	13 milioi inguru
Rankinga	*88. hizkuntza mintzatuena*
Ofizialtasuna	Bulgaria, Europar Batasuna
Eskualdea	Balkanak
Araugilea	Bulgarieraren Zientzia Institutua (http://www.ibl.bas.bg/index.htm)
Hizkuntza familia	
	hizkuntza nostratikoak Hizkuntza euroasiarrak Indoeuropar hizkuntzak Balto-Slavic languages (en) Eslaviar hizkuntzak South Slavic languages (en)
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	subjektua aditza objektua, hizkuntza azentuala eta hizkuntza fusionatzailea
Modu gramatikalak	mirative (en)
Alfabetoa	Bulgarian alphabet (en) eta Bulgarian Braille (en)
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-1	`bg`
ISO 639-2	`bul`
ISO 639-3	`bul`
Ethnologue	`bul (http://www.ethnologue.com/language/bul)`
Glottolog	`bulg1262 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/bulg1262)`
Wikipedia	`bg (https://bg.wikipedia.org)`

Eduki-taula

Alfabetoa
Historia
  Bulgariera moderno batua
Erreferentziak
Kanpo estekak

Alfabetoa

Karaktere zirilikoz idazten da:

А а	**Б б**	**В в**	**Г г**	**Д д**	**Е е**	**Ж ж**	**З з**	**И и**	**Й й**
/a/	/b/	/v/	/g/	/d/	/ɛ/	/ʒ/	/z/	/i/	/j/
К к	**Л л**	**М м**	**Н н**	**О о**	**П п**	**Р р**	**С с**	**Т т**	**У у**
/k/	/l/	/m/	/n/	/ɔ/	/p/	/r/	/s/	/t/	/u/
Ф ф	**Х х**	**Ц ц**	**Ч ч**	**Ш ш**	**Щ щ**	**Ъ ъ**	**Ь ь**	**Ю ю**	**Я я**
/f/	/x/	/ʦ/	/tʃ/	/ʃ/	/ʃt/	/ɤ̞/, /ə/	/◌ʲ/	/ju/	/ja/

Historia



Bulgaria barneko bulgarieraren dialektoen mapa.

Alfabeto zirilikoz idatzia, bulgariera zaharra (IX-XI. m.) Ekialdeko Elizako hizkuntza eslaviar ofiziala izan zen eta eragin handia izan zuen gainerako hizkuntza eslaviar handien garapenean. Bulgariar literaturak ospe handia hartu zuen mundu eslaviar osoan XIV. mendera arte. Otomandar Inperioaren zapalkuntzak (1396-1878) eten zuen literatur aberastasun hori eta abertzaletasunak XIX. mendean indar berezia hartu arte, bulgarierak ez zuen berriro literatura higikunderik izan.

Bulgariera moderno batua

Bulgariera moderno batua XIX. mendean sortu zen. Tradizio aberatseko hiztegiaz gainera, bulgariera modernoak grezieratiko, turkieratiko, errusieratiko eta frantsesetiko maileguak hartu ditu nagusiki.

Erreferentziak

- Artikulu honen edukiaren zati bat *Lur hiztegi entziklopedikoa*tik edo *Lur entziklopedia tematikoa*tik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.eu) argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean (http://opendata.euskadi.eus/katalogoa/-/lur-entziklopedia-tematikoa/).

1. ↑ Euskaltzaindia. *38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0038.pdf).

Kanpo estekak

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q7918 · Multimedia: Bulgarian language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bulgarian_language) **Identifikadoreak** · BNE: XX530198 (http://datos.bne.es/resource/XX530198) · BNF: 11991745v (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991745v) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11991745v) · GND: 4120165-6 (https://d-nb.info/gnd/4120165-6) · LCCN: sh85017903 (https://id.loc.gov/authorities/sh85017903) · NDL: 00561081 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00561081) · AAT: 300388034 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300388034) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Bulgarian-language)

Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak

Alemana · Bulgariera · Daniera · Errumaniera · Eslovakiera · Esloveniera · Estoniera · Finlandiera · Frantsesa · Gaelera · Gaztelania · Greziera · Hungariera · Ingelesa · Italiera · Letoniera · Lituaniera · Maltera · Nederlandera · Poloniera · Portugesa · Suediera · Txekiera

Eslaviar hizkuntzak

Mendebaldekoak	Behe sorabiera • Eslovakiera • *Eslovintziera* • Goi sorabiera • Kaxubiera • *Knaaniera* • *Polabera* • Poloniera • *Pomeraniera* • Silesiera • Txekiera
Ekialdekoak	Bielorrusiera • *Antzinako ekialdeko eslaviera* • Errusiera • Ruteniera • *Ruthenera* • Ukrainera
Hegoaldekoak	Bulgariera • Antzinako eliza-eslaviera • Esloveniera • Mazedoniera • Serbokroaziera (bosniera, kroaziera, montenegroera, serbiera)

Letra etzanez: hizkuntza hilak. Parentesi artean: parentesiaren ezkerrean dagoen hizkuntzaren dialektoak.

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulgariera&oldid=7210963"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- ਪੰਜਾਬੀ
- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Русский
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- 中文
- Svenska
- فارسی
- עברית
- Türkçe
- Magyar
- Suomi
- Tiếng Việt
- Norsk bokmål
- Українська
- 한국어
- Català
- Čeština
- Српски / srpski
- Română
- Bahasa Indonesia
- Dansk
- Simple English
- Български
- Аҧсшәа
- Afrikaans
- አማርኛ
- Aragonés
- Asturianu
- Azərbaycanca
- Башҡортса
- Žemaitėška
- Беларуская
- Беларуская (тарашкевіца)
- বাংলা
- Brezhoneg
- Bosanski
- Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- Cebuano
- کوردی
- Corsu
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ

- Чăвашла
- Cymraeg
- Zazaki
- Dolnoserbski
- Ελληνικά
- Esperanto
- Eesti
- Føroyskt
- Arpetan
- Frysk
- Gaeilge
- Gagauz
- Gàidhlig
- Galego
- Avañe'ẽ
- Gaelg
- 客家語/Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Fiji Hindi
- Hrvatski
- Hornjoserbsce
- Հայերեն
- Ilokano
- ГӀалгӀай
- Íslenska
- Jawa
- ★ ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Taqbaylit
- Қазақша
- Kurdî
- Коми
- Kernowek
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Лезги
- Lingua Franca Nova
- Limburgs
- Ligure
- Lumbaart
- Lietuvių
- Latviešu
- Олык марий
- Македонски
- മലയാളം
- Монгол
- मराठी
- Bahasa Melayu
- Эрзянь
- नेपाल भाषा
- Norsk nynorsk
- Occitan
- Ирон
- Norfuk / Pitkern
- Piemontèis

- پنجابی
- Runa Simi
- Romani čhib
- Русиньскый
- Kinyarwanda
- Sardu
- Scots
- Davvisámegiella
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Kiswahili
- Ślůnski
- தமிழ்
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Tagalog
- Tok Pisin
- Татарча/tatarça
- Удмурт
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- اردو
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Vèneto
- Vepsän kel’
- Volapük
- Walon
- 吴语
- მარგალური
- ייִדיש
- Yorùbá
- Bân-lâm-gú
- 粵語
- مصرى
- Nordfriisk
- Winaray
- تۆرکجه
- Malagasy
- العربية
- 贛語
- پښتو
- Ido
- Саха тыла

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 27 azaroa 2019, 12:35.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.